

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

KGATO YA MOTHEO WA THUTO: DIKGONO TSA BOTSHELO – MOPHATO 3

KAELO KA GA MOKGWA WA GO DIRISA KHARIKHULAMO E E KHUTSWAFADITSWENG MO GO RUTENG DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGATONG YA MOTHEO WA THUTO.

- Dikgono tsa botshelo ke mokwatla le motheo wa go rua le go ithuta mo kgatong ya motheo wa thuto. Ntsha e e tshwanetse go gatelelwa thata. E tliša bokgoni ba **“go ruta le go ithuta go go tseneletseng”** fa barutwana ba dirisa tlotlofoko, ba bopa puiso kopanelo le go kwala dikwalwa, bokgoni ba go dirisa thanodi, mokwalo wa boithamedi jalojalo.
- Kitso tshimologo tsa botho le boleng jo bontle jwa loago mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo di rulagantswe go ya ka ditlhogo. Tiriso ya ditlhogo e tshitshingwa gore e dirisiwe jaaka kgolagano le diteng tsa dikarolo dingwe tsa go ithuta fa go le maleba mme go kgonagala. Ditlhogo tse di tlhophilweng tsa Dikgono tsa Botshelo mo go Pegelo ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PBPKT) tsa dikgweditharo 1 go fithelela go 4 di tshwanetse go akaretswa.
- Kharikhulamo ya Dikgono tsa Botshelo ya kgweditharo ya 1 – 4 e gokagantswe mo kaeding e.
- Jaaka mo kgweditharong 2 go fitlha 4, kaedi e, e akaretsa dikgono le boleng, ditlhogo kgolo le kitso mmogo le dithusathuto tse di maleba tse di ka dirisiwang mme di sa akarediwa mo Pegelong ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PBPKT).
- Diteng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo di rulagantswe ka dikgato le ka tsela e e bonolo mme e tsamaelana go kgabaganya dibeke tse di e abetsweng mo kgweditharong nngwe le nngwe.
- Dibeke tse nne di abetswe go ipaakanyetsa mophato wa 1 mme e akaretsa go godisa go ithuta ka tiriso ya dirwe tsa mmele le, thutamodumopuo go barutwana ba ba seng mo maemong a a siametseng kharikhulamo e tlhomameng. **Go ruta le go ithuta go tla tswelapele morago ga beke tse pedi go diriswa ditlhogo tse di laetsweng.** Puiso kwa godimo, puiso kopanelo, metshameko, go opela ka go latela, go bopa malepa/malea (puzzles) jj go tswela pele jaaka mo setlhogong sa “Nna”.
- Mo mophatong wa 1, go tlhaloganya ga serutwa go tla laola gore a barutwana ba bangwe ba tlhoka nako e e fetang dibeke tse 4 kgotsa nyaa, le gore barutwana ba ba seng kae ba ka tswelapele ka “Lenaane la Ipaakanyetso sekolo le kitso ya thutamedumopuo” mmogo le **go ruta**. O KA SUTISA DIBEKE GO RUTA DITLHOGO TSA DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARONG YA 1 o laolwa ke gore barutwana ba tlhoka dibeke tse kae go nna mo “maemong a ba bangwe”.
- Mophato wa 2 go fitlha go 3 e abetswe dibeke tse pedi go tlhatlhoba baithuti ka kitso ya motheo le go ba fatlhosa ka se ba tlang go se ithuta. O ka dirisa ditlhogo tsa kgweditharo ya 4 fa o batla go baya barutwana mo maemong a a siameng mo thutong tsa puo. Dirisa ditlhogo, dirutwa le bokgoni go tswelapele thuto ya puo. O KA SUTISA DIBEKE GO RUTA DITLHOGO TSA DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARONG YA 1 go laolwa ke gore barutwana ba gago ba tlhoka dibeke tse kae go nna mo “maemong a a siameng”.

KAKOPO ELA TLHOKO TSE DI LATELANG FA O RUTA DIKAROLWANA TSA GO ITHUTA TSE DI TLHOKANG DITIRAGATSO (TSA DISAENSE TSA TLHOLEGO, THEKENOLOJI, TSA BOITLHAMEDI LE THUTO YA IKATISO YA MMELE) TSA DIKGONO TSA BOTSHELO.

- **MOTSHAMEKO ke thuto e e botlhokwa** mo kgatong ya Motheo wa Thuto mme o ka e Ikgatholose. Se, se tshwanetse go diriwa go etswe tlhoko melao ya COVID 19.
- Barutwana ba tshwanetse go ikutiwa ba le ditokololo le maloko a sethlopha gonne se se ba dira gore ba ikutiwe ba le maloko ebile ba amogetswe mo setlhopheng segolo bogolo mo malatsing a.
- Botaki jwa boithamedi, go opela le go itshidila mmele ke mekgwa mengwe ya kalafi go dirolola dikgatelelo tse di ka nnang teng. Tshegetso yamaemo a a itekanetseng a tlhaloganyo le boleng jwa kamano ke dingwe tsa diphithelelo tsa rona..
- Mo mabakeng a le mantsi, ditirwana tse dingwe di ka nna di tlogetswe kgotsa di fetotswe go dumalana le tse dingwe mmogo le go bula sekgala magareng ga barutwana. DITIRWANA DI KA NNA TSA FETOLWA GO TSAMAELEANA LE SERUTWASENGWE LE SENGWE.

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

DIKAELO KA GA TLHATLHOBO YA SEKOLO:

- Se se tla nna tseweletsopole e e tsewelelang e e sa tlhomamang mme e dirwa ka mokgwa wa go ela tlhoko le go diragatsa. Barutwana batla newa ditshono tse ntsi pele ga ba ka newa maduo a a tlhomameng .
- Kitso tshimologo tsa Botho le Boleng jo bontle jwa Loago e ka nna tlhatlhobo e e kwalwang, fela, ditlhogo tse di akaretsang ditiragatso jaaka go kwala ka ga maemo a bosa, go gola ga djalo, go dira setshwara sejalo jalo jalo, go ka diriswa jaaka tlhatlhobo ya Dikgono tsa Botshelo le Puo ya gae. Fela jalo, sediriswa se se takilweng(art piece)le go bua ka sediriswa se se takilweng se ka diriswa mo Botaking le Boithlamedingle mo go bueng mmogo le mo Goreetseng le go Bua.Dirisa ruburiki (e le nosi go nngwe le nngwe) mme e nne le ditlhaloso tse di kgethegileng tsa bokgoni bongwe le bongwe le diphithhelelo tse di rileng go tswa go sediriswa seo ((go bua le sediriswa se se takilweng).
- Dirisa buka ya DIKAEDI TSA DITLHATLHOBO tsa SEKOLO – Oka fetola diruburiki tse dingwe

Re iphitlhela mo maamong a a sa tlwaelegang “*new normal*” mme re batla go go gakolola gore le ithokomele. Re lebogela botswapelo le maikemisetso a lona go baakanya barutwana ba rona go nna babuisi, ba ba diphatsa, babaakanyi ba ba tseneletseng le bararolodi ba ba tlhwatlhwa.

MOPHATO 3 MANAANE A GO RUTA A A FETOTSWENG: DIKGONO TSA BOTSHELO

**KGWEDITHARO 1
MALATSI A 45**

BEKE 1

BEKE 2

BEKE 3

BEKE 4

BEKE 5

BEKE 6

BEKE 7

BEKE 8

BEKE 9

BEKE 10

TIRISO YA LETSATSİ LELETSATSİ MO COVID-19:

Tshireletso ya boitekanelo ya letsatsi leletsatsi/ ka metlha e tshwanetse go salwa morago thata.

- Gakolola barutwana ka tsamaiso ya letsatsi leletsatsi.
- Rotloetsa barutwana go nna kwa gae fa ba bobola/ lwala.
- Barutwana ba tshwanetse go rwala sesireletsa nko le molomo letsatsi le letsatsi. Diisireletsa nko le molomo di ka rolwa fela fa ba a ja mme tsa bewa mo lefelong le le babalesegileng
- Tlhokomela barutwana ka nako ya dijo .
- Ba rute go thiba molomo le nko ka sejabana se se konegileng kgotsa pampiri ya go iphimola fa ba gotlholo kgotsa ba ethimola. Ba tshwanetse go latlha pampiri ya gi iphimola fela fa ba fetsa go a dirisa.
- Tlhapa matsogo ka sesepa le metsi gangwe le gape kgotsa dirisa sebolaya megare/sanithaesa.
- Dirisa sebolaya megare/sanithaesa le go phephafatsa mafelo a a tshwarwang gantsi kgotsa (dirisa maswana a go ja a le 5 a jiki mo litareng e 1 ya metsi) didiriswa tsa go tshameka, didiriswa tsa go kwala, jalo jalo. Dirisa se jaaka tiriso ya ka metlha.
- Puo ya ka metlha: Bula sekgala magareng ga gago le yo mongwe- Ruta morutwana mongwe le mongwe ka go go bula sekgala magareng ga gagwe le ba bangwe le go dumedisa o sa ame yo mongwe..
- Thusa barutwana go nna le kutlwelobotlhoko, ba oketse bopelokgale ba ntse ba aga tikologo e e babalesegileng mme ba tlhokomela ba bangwe.
- Amogela mathata a barutwana ka lerato le tlhokomelo.
- Tsenya tiriso ya ka metlha go tseweletsapele maemo a a sa tlwaelegang go itlwaetsa mokgwa o mošha o o sa tlwaelegang.

BARUTABANA BA TSHWANETSE GO NETEFATSA PABALESEGO YA BONA LE PABALESEGO YA BARUTWANA MO TIKOLOGONG YA BONA.

- Ditirwana tsa Kitso ya Tshimologo le tsa Botho le Boleng jo bontle jwa Loago di tshwanetse go tsenyeletsa motheo wa dirutwa le bokgoni bo bo tsamaelanang le thuto ya Disaense tsa Loago, Bonetetshi kakaretso le Thekenoloji; sekao go tlotlhomisa, go tlhama, bokgoni ba go batlisisa jalo jalo. Netefatsa gore tseweletsopele ya tlotlofoko e akareditswe go tokafatsa puo.
- Botaki jwa Boitlhamedi (Botakijwa Pono le jwa Tiragatso) bo tshwanetse go tsenyeletswa thata mo thutong ya Puo.
- Thuto ya Ikatiso ya mmele e tla rutwa ura e le nngwe mo bekeng, mme ura ya bobedi e tla dirisetswa go buisa diteng ka ga Tsa Botho le Boleng jwa Loago le Kitso Tshimologo, sekao dikwalwa tsa Tekatlhaloganyo,” go buisa ka tlhaloganyo,” go buisa ka bokao , dikgang, maboko jalo jalo.
- Thuto nngwe le nngwe ya Dikgono tsa Botshelo e tla simolola ka metsotso e metlhano mo barutwana batla tsibosiwang ka melao ya Covid 19 jaaka go tlhapa matsogo, tshireletso ya boitekanelo, matshwao a bolwetsi ba Covid 19, go bula sekgala magareng ga batho, gore o tshwanetse go begela mang eng legore leng, go buisana fa mongwe wa ditsala le balelapa a tlhokafetse jalo jalo.
- Barutwana ba lebeletswe go dira ditirwana tsotlhe mo dibukeng tsa ditirwana tsa LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO (DBE) le nngwe kgotsa tse pedi tsa ditirwana tse di kwadiilweng kgotsa tirwana ya tiragatso e le nngwe mo bekeng mo bukeng ya ditirwana tsa phaposi e e ikaegileng ka Kitso ya Tshimologo mmogo le Tsa Botho le Boleng jwa Loago.

**KA KOPO ELA TLHOKO : DITIRO TSA MAEMO A A KWA GODIMO DI LAOLA LE GO TSEWELETSA PELE MAITSHOLO A TLHALOGANYO LE A BOTHO MME SE, GA SE A KWADIWA MO PEGELELONG YA BOSETSHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO (CAPS) , FELA BOKGONI JO, BO KGONTSHA BARUTWANA GO LAOLA MAIKUTLO A BONA , BA UTLWELELE KA TLHOAFALO, BA GOPOLE TSHEDIMOSETSO , BA RULAGANYE NAKO LE DIDIRISWA TSA BONA MMOGO LE GO ARABELA KA TSHWANELO MAEMO A A THATA A A LENG KA GA TSA BOTHO LE LOAGO , KA JALO SE SE BOTLHOKWA MO GO ITHUTENG.
KA KOPO BUISA GO LE GONTSI KA GA SE.**

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSEHO

DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATHOBO(PBPK T):		TSHEDIMOSET SO/ MOTHEO	TSHEDIMOSE TSO/ MOTHEO	KA GA ME	KA GA ME	MAIKUTLO	TSHIRELET SO YA BOITEKAN ELO	GO TSHWARA MMELE WA ME O SIRELETSE GILE	GO TSHWARA MMELE WA ME O SIRELETSE GILE	DITSHWANEL O LE MAIKARABEL O	DITSHWANEL O LE MAIKARABEL O
TSA BOTHO LE BOLENG JO BONTLE JWA LOAGO	BOKGONI LE BOLENG: <ul style="list-style-type: none"> • Tshwantshanya • E la tlhoka • Buisana • Itshupo • Bokgoni ba go ... • Tlotlo • Kgotlelelo jj. 	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontsha tlotlo, lorato le kamogelo. • Go diragatsa Bokgoni, Kitso, Maitsholo, Boleng BKMB 	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontsha tlotlo, lorato le kamogelo. • Go diragatsa Bokgoni, Kitso, Maitsholo, Boleng BKMB 	<ul style="list-style-type: none"> • Go itlotla • Tatelano ya ditiragalo • Go ikitse 	<ul style="list-style-type: none"> • Go itlotla • Khalentara - matlha/ dingwaga/ • Tatelano ya ditiragalo • Go ikitse 	<ul style="list-style-type: none"> • Supa • Tshwantshanya • Buisana • Go itlhalosa go go siameng 	<ul style="list-style-type: none"> • Bokgoni jwa go dirisa thuso ya potlako. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga kotsi • Buisana 	<ul style="list-style-type: none"> • Bokgoni jwa go bega tlhokofats o. • Buisana 	<ul style="list-style-type: none"> • Bontsha • Tshwantshanya • Tlotla • Kgotlelelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Bontsha • Tshwantshanya • Tlotla • Kgotlelelo
	DITLHOGO TSE DI TSEPAMENG LE KITSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Phatlhoso go melao le ditsamaiso • Mafelo mo phaposi-borutelong le mo sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Phatlhoso go melao le ditsamaiso • Mafelo mo phaposi-borutelong le mo sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Matlha le ditiragalo • Rekota 	<ul style="list-style-type: none"> • Patlisiso / Botsa bagolo • Rekota 	<ul style="list-style-type: none"> • Go tlhaloganya maikutlo a gago • Go tlhalosa maikutlo 	<ul style="list-style-type: none"> • Go itse gore o dira jang fa o gobetse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitso ya go itshireletsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitso ya bogokagan yi le gore o dira jang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloganya ditshwanele le maikarabelo a gago. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloganya ditshwanele le maikarabelo a gago.
	KITSO YA KETAPELE	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgono tsa temogo • Kitso ya



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi	letsatsi le letsatsi
<p>DITENG: PEGELO YA BOSETŠHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAM O LE TLHATLHOBO (PBPKT)</p> <p>GAKOLOGELW A go ela tlhoko ka gale ditirwana tse di godisang tiriso e e manontlhotlho: Kgopolo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/boitsamaisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Motheo wa puo ya gae le Dipalo PEGELO YA BOSETŠHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULA MO LE TLHATLHOBO PBPKT– Ngwaga o o fetileng Bokgoni, Kitso, Maitsholo, Boleng (BKMB) tsa kgweditharo tse di rutilweng 	<p>-Motheo wa puo ya gae le Dipalo - PEGELO YA BOSETŠHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULA MO LE TLHATLHOBO PBPKT– Ngwaga o o fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokgoni, Kitso, Maitsholo, Boleng (BKMB) tsa kgweditharo tse di rutilweng 	<ul style="list-style-type: none"> Molanako wa botshelo ba gago - akaretsa letsatsi la matsalo, go simolola sekolo, ka gongwe le ntlha e le nngwe e e itumedisang 	<ul style="list-style-type: none"> Selo se se itumedisang go tswa mo botshelong jwa me jo bo fetileng – Bontsha le go bolela 	<ul style="list-style-type: none"> Dilo tse di itumedisang le tse di nkutiwisang botlhoko. Lemoga maikutlo a a jaaka a kutlobotlhoko, go tshoga, go belaela, go tlhoafala. Ditsela tse di siameng tsa go tlhalosa maikutlo a rona. Maitshwarelo- o dira jang go kopa maitshwarelo. <p>Ela tlhoko: Dirisa ditshwantsho, dikgang, diraeme,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Thuso ya potloko mo maemomng a a tshwanang le go tswa mokola, go lomiwa ke diphologolo, go segiwa le go šhwa. Pholo le maphelo – akaretsa go sa tshware madi a batho ba bangwe. 	<ul style="list-style-type: none"> Ga re a babalesega mo gare ga botlhe. Melao ya go tshola mmele wa me o babalesegile. Go tshepa maikutlo a 'Ee' le 'Nyaa' O ka dira jang go re 'Nnyaa' mo maemong mangwe le mangwe a tshotlakako. 	<ul style="list-style-type: none"> O ka bega tshotlakako jang. Ela tlhoko: Setlhogo se se ka tsepama mo thibelong ya tshotlakako ya mmele le thobalano. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditshwanelo le maikarabelo a baithuti. Ditshwanelo le maikarabelo a ba bangwe. - Kwa gae - Kwa sekolong. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditshwanelo le maikarabelo a ba bangwe. - Mo setshabeng sa rona. - Mo tikologong ya rona. 	



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

						diphaphete le di dimaseke – Puo ya Gae.					
DI DIRISWA	•	•		<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya Lefapha la Thuto tsebe 2-3 • Dikarata tsa ditlhakapono /dkiarata pepentsho/ tlotlofoko • Didiriswa tsa matlhakore - 3D 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya lefapha la thuto tsebe 6-8 • Didiriswa tsa matlhakore tharo-3D 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya Lefapha la thuto tsebe 10-14 • Dikarata tsa ditlhakapono/karatapepentsho. Tlotlofoko • Ditšhate • Video 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya Lefapha la thuto tsebe 18-21 • Dikarata tsa ditlhakapono tlotlofoko • Ditšhate • Video • Laletsa mooki 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya lefapha la thuto tsebe 22-24 • Dikarata tsa ditlhakapono-tlotlofoko • Ditšhate • Video 	<ul style="list-style-type: none"> • • Buka ya tiro ya lefapha la thuto tsebe 26-27 • Dikarata tsa ditlhakapono-tlotlofoko • Ditšhate • Laletsa lephodisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya Lefapha la Thuto tsebe 28-29 • Dikarata tsa ditlhakapono-tlotlofoko • Ditšhate • Video 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya tiro ya Lefapha la Thuto thebe 30-31 • Dikarata tsa ditlhakapono - tlotlofoko • Ditšhate • Video
MALATSI A SEDUMEDI LE A MANGWE A A KGETHEGILENG A A KETEKILWENG KE MORAFE A TSHWANETSE GO TLOTLIWA JAACA A DIRAGALA GO RALALA KGWEDITHARO											
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di tshwanetse go lemogwa mme di tthatlhabiwe mo nakong ya dithutiso tsa letsatsi le letsatsi mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng tse di fitlheletsweng le go itsiwe ka botlalo mo serutweng sa Puo Gae le Dipalo • Ditirwana tsa kwalo di ka nna tsa fiwa • Bokgoni, tiriso ya kitso, maitsholo le boleng ga di a direlwa go tthatlhabiwa mme dira gore barutwana ba fiwa sebaka sa go bontsha bokgoni jo ka puo, tiriso le ka mokgwa wa go kwala. • Seno se ka tthatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelelang. 										

TLHATLHOBO
YA KWA
SEKOLONG:

LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG



KITSO TSHIMOLOGO	KGWEDITHAR O 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULA MO LE TLHATLHOBO (PBPKT)	TSHEDIMODETS O/ MOTHEO	TSHEDIMOSE TSO/ MOTHEO	KA GA ME	KA GA ME	MAIKUTLO	TSHIRELETS O YA BOITEKANE LO	GO TSHWARA MMELE WA ME O SIRELETSEGI LE	GO TSHWARA MMELE WA ME O SIRELETSEGI LE	DITSHWANELO LE MAIKARABELO	DITSHWANELO LE MAIKARABELO
	BOKGONI LE BOLENG: ● Lemoga ● Tshwants hanya	● Go bontsha tlotlo, lerato le	● Bontsha tlotlo, lorato le kamogelo ● Diragatsa	● Lemoga ● Tshwantshanya ● Bontsha ka ditshwantsh	● Bontsha ● Tshwantshanya ● Bontsha ka	Ga gona kamano ya tlhago	Ga gona kamano ya tlhago	Ga gona kamano ya tlhago	Ga gona kamano ya tlhago	● Molaotheo wa naga ● Ditshwanelo tsa bana	● Molaotheo wa naga ● Ditshwanelo tsa bana

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSEHO


<ul style="list-style-type: none"> • tlhopha/farologanya • Lekanya • Itemogela • Bulisana • Tlotlo 	<p>kamagele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diragatsa <p>Bokgoni, Kitso, Maitsholo, Boleng (BKMB)</p>	<p>Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng BKMB</p>	<p>o, mafoko ka tatelano e maleba/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buaisana 	<p>ditshwants ho, mafoko ka tatelano e maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buaisana 						
<p>GAKOLOGELWA go ela tlhoko ka gale ditirwana tse di godisang tiriso e e manontlhotlho: Kgopolo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/ boitsamaisi</p>										
<p>DITLHOGO TSE DI TSEPAMENG LE KITSO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Phatlhoso go melao le ditsamaiso • Mafelo mo phaposi borutelong le mo sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Phatlhoso go melao le ditsamaiso • Mafelo mo phaposi borutelong le mo sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloganya nako le phetogo • Bontsha tatelano ya nako • Go ya ka ditiragalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhalogan ya gore nako mo botshelon g jwa gago ke karolo ya nako e e fetileng 					<ul style="list-style-type: none"> • Kitso ya ditshwanelo le go di diragatsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitso ya ditshwanelo le go di diragatsa
<p>DITENG TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO (PBPKT)</p> <p>NETEFATSA TIRISO E E TSENELETSENG YA DIBUKA TSA DITIRWANA TSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motheo wa Puo ya Gae le Dipalo • PEGELO ya PHOLISI ya KHARIKHULAMO le TEKANYETSO PPKT – Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng (BKMB) tse di 	<ul style="list-style-type: none"> • Motheo wa Puo ya Gae le Dipalo • PEGELO ya POLISI ya KHARIKHULAMO le TEKANYETSO PPKT - Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng 	<ul style="list-style-type: none"> • Molanako wa botshelo ba gago – akaretsa letlha la matsalo, go simolola sekolo le ntsha e le nngwe e e itumedisan g. - Leino la me 	<ul style="list-style-type: none"> • Selo se se itumedisan g mo botshelon g jwa me jo bo fitileng. • Bontsha le go bua/tlotla. 					<ul style="list-style-type: none"> • Ditshwanelo tsa bana. • Ngwana mongwe le mongwe o le ditshwanelo tsa dijo tsa motheo, tshireletsego, bophelo jwa tlhokomelo, ditirelo tsa setshaba gape 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditshwanelo tsa bana. • Ngwana mongwe le mongwe o le ditshwanelo tsa dijo tsa motheo, tshireletsego, bophelo jwa tlhokomelo, ditirelo tsa setshaba gape



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

<p>LEFAPHA LA THUTO</p> <p>Go buisa ka kutlwisiso (tekatlhaloganyo) ya sengwe sa maitirelo le se e seng sa maitirelo</p>	<p>rutilweng kgweditharo e e fetileng.</p>	<p>(BKMB) tse di rutilweng kgweditharo e e fetileng.</p>	<p>la ntlha. - Kgato ya me ya ntlha. - Letsatsi la ntlha la motshameko kwa sekolong.</p>						<p>le tshwanelo ya go sireletswa mo tshotlakong, tlhokomologo, tshotlakako le nyenyefatso.</p>	<p>le tshwanelo ya go sireletswa mo tshotlakong, tlhokomologo, tshotlakako le nyenyefatso.</p>
<p>DIDIRISWA</p> <p>NETEFATSA TIRISO E E TSENELETSENG YA DIBUKA TSA DITIRWANA TSA LEFAPHA LA THUTO.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya ditirwana ya Lefapha la Thuto tsebe. 2-3 • Dikarata tsa ditlhaka-pono/dikaratapepentsho/Tlotlofoko • Dilo tsa matlhakoret haro (3D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarata tsa ditlhaka-pono/Dikaratapepentsho/Tlotlofoko • Dilo tsa matlhakoret haro (3D) 		<ul style="list-style-type: none"> • Buka ya ditirwana ya Lefapha la Thuto tsebe. 59 • Dikarata tsa ditlhaka-pono/Dikaratapepentsho/Tlotlofoko • Dilo tsa matlhakoret haro (3D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarata tsa ditlhaka-pono/Dikaratapepentsho/Tlotlofoko • Dilo tsa matlhakoret haro (3D) 		<ul style="list-style-type: none"> • Dikarata tsa ditlhaka-pono/Dikaratapepentsho/Tlotlofoko 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarata tsa ditlhaka-pono/Dikaratapepentsho/Tlotlofoko
<p>MAEMO A BOSA KARATA YA MAEMO A BOSA E TSHWANETSE GO FETOLWA GO RALALA NGWAGA OTLHE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Bonnye le bogolo ba dithemphereitsha. • Matshwao (Celsius, ponelopele ya maemo a bosa) • Go thiba ga maru • Taka/ itirele karata ya maemo a bosa. • Masarasarane, phefo, jj. 										

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

	TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG:	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana ditshwanetse go lemogwa mme di tthatlhabiwe mo nakong ya dithutiso tsa letsatsi le letsatsi mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore Bokgono, Kitso, Maitsholo le Boleng tse di fitlheletsweng le go itsiwe ka bottlalo mo serutweng sa Puo gae le Dipalo. • Ditirwana tsa kwalo di ka nna tsa fiwa. • Bokgoni, tiriso ya kitso, Maitsholo le boleng ga di a direlwa go tthatlhabiwa mme dira gore barutwana ba fiwa sebaka sa go bontsha bokgoni jo ka puo, tiriso le ka mokgwa wa go kwala. • Seno se ka tthatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelolang.
	TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG:	<p>LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG</p> 

BOTAKI JWA BOITLHAMEDI	KGWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO(PB PKT)	SETLHOG O	TSHEDIMOS ETSO /MOTHEO	TSHEDIMOS ETSO/MOTHEO	KA GA ME	KA GA ME.	MAIKUTLO	TSHIRELET SO YA BOITEKAN ELO	GO TSHWARA MMELE WA ME O BOLOKES EGILE	GO TSHWARA MMELE WA ME O BOLOKESEGI LE	DITSHWANEL O LE MAIKARABEL O
<p>GO TLHAMA DILO TSA TLHAKOREPEDI (2D)</p> <p>Murutwana mongwe le mongwe a tshole moteme wa gagwe wa bebetsididi o na le dilo tsa go kwala (sekgomaretsi, sekere, petleloto ya go tshasa, ditshasi jj.) Fa seno se sa kgonagale, taka ka se se lengteng</p> <p>Dirisa karolo ya botaki jaaka puisano le go lotolotsa mokwalo wa boitlhamedi</p>											
<ul style="list-style-type: none"> • Go rutiwa go go 			X								



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

tlhomameng ga go taka/thala le go penta le tse dingwe:o tlhomamisa tiriso ya didiriswa tse di farologaneng tsa go taka..											
<ul style="list-style-type: none"> Itsise barutwana ka ga phetelelo:kwa morago,mo pele ga 								X			
<ul style="list-style-type: none"> Bogolo jwa pampiri jo bo farologaneng le popego:rotloetsa barutwana go dira ka dikale le bogolo jwa dintlha jo bo farologaneng. 			X					X			
Go tlhama dilo tsa tlhakoretharo(3D) (GO AGA)											
Morutwana a nne le mmopa wa gagwe – O ka fetola ditirwana											
<ul style="list-style-type: none"> Go bopa ka; mmopa/letsopa: Diphologolo. Kgogela (dragon),dipitsa 						X					

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

le tse dingwe.										
● Dielemente tsa botaki:popego,phophole go.			x				x			
● Ruta ditegeniki tse di bonolo tsa go bopa:go kgokolosa, go nota, go bopa;akaretsa tlhokomelo ya phopholego ya lefelo.					x					
● Tiriso ya didiriswa ; Tshireletsego, go tlhokomela ba bangwe tse di sireletseileng, o ela ba bangwe tlhoko,go amogana didiriswa le ba bangwe(COVID-19).					x					
LEATHERISI YA PONO										
Dielemente tsa botaki: bontsha le go naya maina a dielemente tsoitlhe tsa botaki.			X				X			
Dirisa dilo tsa botaki le setsibosi sa pono go amanya/ golaganya le tiro ya gago			X				X			

METSHAMEKO LE DIKGONO TSA BOITLHAMEDI

Lefelo la gago mo setilong – Morutabana a e le tlhoko barutwana – Fa tirwana e sa siamela barutwana ba bangwe dira tirwana e nngwe sekao: tlhama bokgoni jo bo tsepameng o dirisa ditirwana tsa tlwaelo tsa mo ditilong.

METSAMAO YA GO SUTA E DIRAGATSWWE MO MAFELONG A A AROGANTSWENG. DIRA KA DITLHOPHA TSE DI NNYE LE GO REFOSANA – DITIRWANA DI KA FETOLWA

<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele/ikatisa-go golaganngwa ga dikarolo tse di tlhophileng jaaka matsogo aa akgiwang 	X									
<ul style="list-style-type: none"> Go ikatisa o tsepame mo khemong, sekao go penta o dirisa go hema ga gago, go ikatisa go hema jaaka ntswa.jj 	X	X		X		X		X		X
<ul style="list-style-type: none"> Go katisa lentswe le go opela dipina (ba opela botlhe, ka bongwe ba refosana, dipina tse o bitsang le go araba) molodi/mokgwa o go tlhabeleditsweng pina ka gona. 		X		X		X		X		X
Metshameko ya diterama: go godisa kopano le lebaka le tatelano jaaka metshameko ya go buisa, metshameko ya maina jj.			X							

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO



<ul style="list-style-type: none"> Go tshameka merethetho/ meribo e e nang le dipaterone le merethethomentsi e e bonologabedi, gararo kgotsa gane modidirisiweng tse di letswang/ tsa mmino - Tiriso ya matsogo tafoleng tsa bona. 			X		X				
<ul style="list-style-type: none"> Go dira motsamao ka go suta mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le lengwe: go tloa kgati, go golopa, go ya pele le kwa morago, go ya matlhakoreng le go dikologela mo ditseleng tse di farologaneng (kgabaganyo, sediko/ sekele) (SEBAKA SE SE AROGANTSWENG) 						X		X	
<ul style="list-style-type: none"> Go dira motsamao mme o sa sute mo lefelong le o leng mo go lona: kobega, go ema, go fitlhelela, go golaganya matsogo le maoto ka nako ya mmino. 						X		X	
						X		X	

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

- Go ikhutsa mmele le go itapolosa:bontsha maikutlo le dikakanyo ka motsamao.

GO LOGA LEANO LE GO RANOLA

(seno se tla diriwa go ralala kgweditharo) Dirisa sebaka sa gago o le fa setilong – O ka oketsa/ wa fetola ditirwana fa barutwana ba tlwaela go dirisa sekgala se se sireletsegileng magareng.

- Go reetsa mmino wa Aforika Borwa (Mmino wa ditso tse di farologaneng le ya ditšhabatse dingwe) o tsepame mo merethetong/ moribo gabedi, gararo kgotsa gane

X

- Diragatsa kwalonoto e e nang le dipaterone tsa merethetho/ meribo (kwalonoto kgotsa maina a dinoto tsa seforentšhe) tse di nang le dinoto tse di lekalekanang semiborefi, diminimi, dikoretšhetedikwafore le moribo wa kgaotsa, ba dirisa mebele ya bona

X


X



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

	jaaka diletswa.										
BOTAKI JWA BOITLHAMEDI	<ul style="list-style-type: none"> Go diragatsa o dirisa ditsibosi tsa kwa pele, mo bogareng le kwa bokhutlong, Sekao,leboko la Aforika Borwa, kgang,pina kgotsa setshwantsho. 	X			X		X		X		
	<ul style="list-style-type: none"> Go tshwantsha botho le didiriswa mo tiragatsong a dirisa tlhokomelo, go etsisa le go feteletsa. (own space) 			X		X					X
	<ul style="list-style-type: none"> Go ithuta le go kopanya metsamao go tswa mo modikwadikwaneng/mot antshong wa Aforika Borwa sekao, modikwadikwane /motantsho wa maIndia,mapantsula, o dirisa mmimo o o maleba.(netefatsa tiriso yasebaka se se bulegileng:refosanya ka ditlhopha tse dinnye; e tla dirwa ka malatsi/dibeke- e ka fetolwa ka go direla motantsho fa setilong sa gago.) 		X		X		X				

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

THUTO YA IKATISI YA MMELI	Didiriswa Loga leano.	Maboko, mmino, sethameki sa CD / mogala wa tllhaeletsano/laptop, dikarata tsa matshwao a mmino „dikarata pepentsho , jj.									
	TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana di tshwanetse go lebelelwa le go tlhatlhabiwa ka nako ya di thuto tsa letsatsi le letsatsi tsa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko BKMB (Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng) tse di fitlheletsweng le go itsiwe ka botlalo mo serutweng sa Puo gae le Dipalo. Dira bonnete jwa gore barutwana ba neelwa tshono ya go diragatsa bokgoni jwa bona. Seno se ka tlhatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelelang. 									
	TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG	LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG 									

THUTO YA IKATISI YA MMELI	KGWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	DITLHOGO TSA PEGELO YA	TSHEDIMOSO MOTHEO/	TSHEDIMOSO MOTHEO/	KA GA ME	KA GA ME	MAIKUTLO	TSHIREL ETSO YA ITIKANEL	GO TSHWARA MMELE WA	GO TSHWARA MMELE WA	DITSHWANE LO LE MAIKARABE	DITSHWAN ELO LE MAIKARAB

	BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO(PBPKT)						O	ME O BOLOKESE GILE	ME O BOLOKESE GILE	LO	ELO
	<p>DIKGONO:</p> <p>GAKOLOGELWA go dira di tirwana tse di rotloetsang mogopolo o o dirang -Taolo ya dikgoreletsi -Boikaedi/boitsamaisa</p>	<p>MOTSHAMEKO KE MOKGWA WA TLHAGO O BAITHUTI BA DINGWAGA TSE BA KGONANG GO ITHUTA KA ONA.MOTSHAMEKO GA WA TSHWANELA GO ILEDIWA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlogela sekgala se selekanyeditsweng. • Ditirwana di fetotswe go kgontsha barutwana go kgona go tlogela sekgala se se lekanyeditsweng. • Ditirwana du fetotswe go ka direlwa mo phaposi-borutelong -Fa go nale kgobelano ya barutwana, barutwana ba ka letlelelwa go diragatsa ditirwana kwa ntle ga phaposi -borutelo mme ba tlogela sekgala se se lekanyeditsweng magareng ga bona. • Ditirwana tsa motsamao di ka diragadiwa fa barutwana ba tsena le go tswa mo phaposing -borutelo mo mesong kgotsa fa ba bowa kwa ntle morago ga nako ya goikhutsa. • Motsamao o o sireletsegileng fa barutwana ba araabela melao ya motsamao. • Netefatsa gore mo metsotsong e le 15 go ya go 20 ya thutiso e nale ditirwana tse di latelang: thutafatso ya mmele , tiro kgolo le itsidifatso.O ka kopanya dingwe tsa ditirwana tsa go ithutafatsa,motsamao o o sutang le o o sa suteng tsa metshameko ya boithlamedi le dikgono le thuto katiso ya mmele .Fa o na le sebaka o ka atlosa nako. • Letlelela barutwana go dirisa didiriswa tsa bona kgotsa ba dirise didiriswa ka ditlhopho ka malatsi a a farologaneng go re di kgone go phepafadiwa ka sebolaya megare. • Didiriswa tsothe di tshwanetse go phepafadiwa ka motswako wa (litara e 1 ya metsi le maswana le 5 a JIKI) morago ga tiriso ngwe le nngwe.. <p>E LA TLHOKO, DITIRWANA TSA KGWEDITHARO 3 TSA MOPHATO 3 DI GOKAGANTSWE LE METSHAMEKO LE FA DI AROGANTSWE KA DIBEKE, DI KA FETOLWA GO YA KA DITLHOKEGO / MAEMO A SEKOLO KGOTSA LEFELO.O ka dirisa ditirwana tsa bokgoni jwa tiragatso ya Choreographer chair routine with movements.</p>									
KITSO YA DIKAELO											
	<ul style="list-style-type: none"> • Raga kgwele o tsamaya ka leoto la Molema le la Moja. (baithuti ba dira ka bongwe)Phepafatsa kgwele morago ga tiriso ngwe le ngwe ka sebolaya megare.. 	X		X							

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

MORIBO/MORETHETHO

Oketsa metshameko le metsamao. E ka tlhakangwa le metshameko ya boitlamedi.


● Mabelo: Go ipaakanyetsa go similola ka go tsipoga/ go tloga ka lobelo (emang ka menwana, ipaakanye, tloga)				X				X		
● Mabelo: Go tloa sekgala mo mmung o ipaakantse ka leoto la go tloga.				X				X		

DIDIRISWA
Loga leano
Kgwele/bolo ya morutwana kgotsa kgwele e e itiretsweng, dibotlolo tse pentilweng di na le mmu (khounu) , go thadilwe fa fatshe.

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG

- Ditirwana di tshwanetse go lebelelwa le go tlhatlhabiwa ka nako ya di thuto tsa letsatsi le letsatsi tsa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore BKMB (Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng) tse di tokafaditweng mo dithutong tsa **puo gae le ya dipalo**.
- Netefatsa gore barutwana ba neelwa tshono ya go diragatsa bokgoni jwa bona.
- Seno se ka tlhatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelelang.

THATLHOBO YA KWA SEKOLONG
LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 3: DIKGONO TSA BOTSHELO

--	--	--